

CRNA GORA
SKUPŠTINA
Zakonodavni odbor

Broj: 15-2/15-1

EPA 904 XXV

Podgorica, 14. mart 2016. godine

SKUPŠTINI CRNE GORE

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore, sa sjednice održane 07. marta 2016. godine, podnosi

Izvještaj

o razmatranju Predloga zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.

2. Odbor je sa sedam glasova „za” ocijenio da je Predlog ovog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

AMANDMAN 1

U članu 3 riječ „prirodnog“ briše se.

AMANDMAN 2

U članu 4 u uvodnoj rečenici stava 1 riječ „Izrazi“ zamjenjuje se riječima: „Pojedini izrazi“.

Poslije tačke 18 dodaje se nova tačka koja glasi:

„19) **redispečiranje** je promjena redosljeda angažovanja proizvodnih jedinica u odnosu na planom utvrđeni redosljed;“

Tačka 24 mijenja se i glasi:

„24) **zagušenje u prenosnom sistemu** je stanje u prenosnom sistemu kada obim zahtjeva za kapacitetima interkonektora i/ili prenosnog sistema prevazilazi njihov kapacitet;“

U tački 25 riječi: „Energetske zajednice“ zamjenjuju se riječju „Zajednice“.

Dosadašnje tač. 19 do 25 postaju tač. 20 do 26.

AMANDMAN 3

U članu 7 stav 1 riječi: „Energetske zajednice“ zamjenjuju se riječju „Zajednice“.

AMANDMAN 4

U članu 9 stav 1 tačka 11 riječi: „lokacijske signale“ zamjenjuju se riječima: „ jasne smjernice energetskim subjektima na određenom prostoru (lokacijske signale)“.

U stavu 3 riječ „Ministarstvo“ zamjenjuje se riječima: „Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), na predlog operatora prenosnog sistema“.

AMANDMAN 5

U članu 12 stav 2 riječi: „Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada)“ zamjenjuju se riječju „Vlada“.

AMANDMAN 6

U nazivu člana 14 riječi: „i opšti principi upravljanja zagušenjima“ brišu se.

AMANDMAN 7

U članu 24 stav 1 riječ „Ministarstva“ zamjenjuje se riječima: „organa državne uprave nadležnog za poslove energetike (u daljem tekstu: Ministarstvo)“.

AMANDMAN 8

U članu 25 stav 1 riječi: „Regulatorna agencija za energetiku (u daljem tekstu: Agencija)“ zamjenjuju se riječju „Agencija“.

U stavu 7 poslije riječi: „Ako odluka o sertifikaciji“ dodaje se riječ „operatora“ a riječi: „električne energije“ zamjenjuju se riječju „gasa“.

AMANDMAN 9

U članu 26 stav 1 riječi: „električne energije“ zamjenjuju se riječju „gasa“ a riječi: „Energetske zajednice“ zamjenjuju se riječju „Zajednice“.

AMANDMAN 10

U članu 27 stav 1 riječi: „implicitnih aukcija za dodjelu prekograničnih kapaciteta“ zamjenjuju se riječima: „dodjela prekograničnih kapaciteta u okviru energetskih transakcija (implicitnih aukcija)“.

AMANDMAN 11

U članu 29 stav 1 riječi: „električne energije“ zamjenjuju se riječju „gasa“.

AMANDMAN 12

U članu 30 stav 3 riječ „dužina“ zamjenjuje se riječju „vrijeme“.

U članu 30 st. 3 i 5 i članu 36 stav 4 riječi: „ne smije“ zamjenjuju se riječima: „ne može“.

AMANDMAN 13

U nazivu člana 31 riječi: „postrojenjima za TPG“ zamjenjuju se riječima: „TPG terminalima“.

U članu 31 u uvodnoj rečenici stava 1 tačka 1, uvodnoj rečenici stava 3 tačka 1, st. 3 i 4 i u članu 35 stav 1 riječi: „sistem skladišta“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „sistem za skladištenje“ u odgovarajućem padežu.

U st. 4 i 5 riječi: „ne smije“ odnosno „ne smiju“ zamjenjuju se riječima: „ne može“ odnosno „ne mogu“.

AMANDMAN 14

U nazivu člana 32 riječi: „i opšti principi upravljanja zagušenjima“ brišu se.

AMANDMAN 15

U članu 33 stav 4 tačka 1 riječ „ugovornog“ briše se a riječi: „dan unaprijed“ zamjenjuju se riječima: „na dan koji prethodi danu njegovog korišćenja“.

AMANDMAN 16

U članu 34 st. 1, 3 i 4 riječi: „sistema skladišta“ zamjenjuju se riječima: „sistema za skladištenje“.

U stavu 3 riječi: „dan unaprijed“ zamjenjuju se riječima: „na dan koji prethodi danu njegovog korišćenja“.

AMANDMAN 17

U članu 39 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „postrojenja za TPG“ zamjenjuju se riječima: „TPG terminala“.

U stavu 1 tačka 3, st. 2, 4, 5, 6 i 9 riječi: „sistem skladišta“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „sistem za skladištenje“ u odgovarajućem padežu.

AMANDMAN 18

U članu 40 stav 1 riječi: „sistem skladišta“ zamjenjuju se riječima: „sistema za skladištenje“ a riječi: „TPG sistema“ zamjenjuju se riječima: „TPG terminala“.

AMANDMAN 19

U članu 46 stav 1 poslije tačke 3 dodaje se nova tačka koja glasi:

„4) kao operator prenosnog sistema ne stavi na raspolaganje korisnicima maksimalni mogući prenosni kapacitet, uz poštovanje standarda sigurnosti rada sistema (član 16 stav 1);“

U tački 9 poslije riječi „proizvodnje“ dodaju se riječi: „kao i druge podatke o proizvodnim jedinicama od značaja za utvrđivanje pouzdanosti sistema“.

U tački 10 poslije riječi „potrošnji“ dodaju se riječi: „i druge podatke o potrošnji krajnjih kupaca od značaja za utvrđivanje pouzdanosti sistema“.

U tački 11 poslije riječi: „u radu“ dodaju se riječi „kao i druge podatke od značaja za utvrđivanje pouzdanosti sistema“.

Poslije tačke 12 dodaje se nova tačka koja glasi:

„13) kao operator balansnog tržišta ne stavi na raspolaganje operatoru prenosnog sistema podatke od značaja za obezbjeđenje balansne energije i cijene debalansa (član 23 stav 1 tačka 5);“

U tač. 16, 17 i 20 do 24 riječi: „sistem skladišta“ u različitom padežu zamjenjuju se riječima: „sistem za skladištenje“ u odgovarajućem padežu.

U tački 25 poslije riječi „operatoru“ dodaju se riječi: „i zasnovana na tržišnim principima“.

Poslije tačke 26 dodaje se nova tačka koja glasi:

“27) kao operator prenosnog sistema gasa, zaračunava korisnicima posebnu naknadu za pružanje informacija iz člana 36 stav 3 ovog zakona (član 36 stav 4);“

U tački 28 poslije riječi: „tačke sistema“ dodaju se riječi: „na standardizovan način, prilagođen korisnicima“.

U tački 29 poslije riječi „koriste“ dodaju se riječi: „i druge podatke određene ugovorom“.

U tački 30 riječi: „postrojenja za TPG“ zamjenjuju se riječima: „TPG terminala“, poslije riječi: „tačke sistema“ dodaju se riječi: „na standardizovan način, prilagođen korisnicima“ a riječi: „sisteme skladišta“ zamjenjuju se riječima: „sisteme za skladištenje“.

Shodno predloženim izmjenama izvršiti prenumeraciju tačaka.

PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO OVOG PREDLOGA ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

Odbor je konstatovao da u ovom predlogu zakona postoji određeni broj pravno-tehničkih grešaka koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenim korekcijama.

PRAVNO-TENIČKE KOREKCIJE:

- U članu 8 stav 2 na kraju tač. 1 do 4 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.
- U članu 9 stav 1 na kraju tač. 1 do 10 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom a u tački 11 poslije riječi „sistema“ dodaje se tačka-zarez.
- U članu 13 stav 1 na kraju tačke 1, u tački 2 poslije riječi „sistema“ i u stavu 2 na kraju tačke 1 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.
- U članu 17 stav 1 tačka 1 poslije riječi „kapaciteta“ dodaje se tačka-zarez.
- U članu 18 stav 1 tačka 5 poslije riječi „povezuje“ dodaje se tačka-zarez.
- U članu 19 stav 2 na kraju tačke 1 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.
- U članu 29 stav 1 na kraju tač. 1 do 5 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom, a u tački 6 poslije riječi „sistema“ dodaje se tačka-zarez.
- U članu 30 stav 1 na kraju tač. 1, 2 i 3 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.
- U članu 31 stav 1 na kraju tačke 1 i stav 3 na kraju tač. 1, 2 i 3 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom.
- U članu 34 stav 2 tačka 1 riječ „sistemam“ zamjenjuje se riječju „sistema“. Takođe, u istom stavu, na kraju tačke 1 zarez se zamjenjuje tačka-zarezom a u tački 2 poslije riječi „uslovima“ dodaje se tačka-zarez .
- U članu 35 stav 4 riječ „odobrtavanje“ zamjenjuje se riječju „odobravanje“.
- U članu 36 stav 3, na kraju stava, poslije riječi „mjera“ zarez se zamjenjuje tačkom. U stavu 6 u tački 1 poslije riječi: „operator sistema“ dodaje se tačka-zarez.
- U članu 38 stav 1 na kraju tačke 3 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom. U stavu 3 poslije riječi „Agencija“ zarez se briše.
- U članu 41 stav 1 tačka 1 riječ „snabdjevanja“ zamjenjuje se riječju „snabdijevanja“.
- U članu 46 u uvodnoj rečenici stava 1, u st. 2 i 3 poslije riječi „kaznom“ dodaju se riječi: „u iznosu“.
-

4. Odbor je konstatovao, da je ovaj predlog zakona potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore.

5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

6. Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Željko Aprcović, član Odbora.

PREDSJEDNICA ODBORA
doc.dr Draginja Vuksanović